

САНАА

ОЛОХ

ХАБЫАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№ 123 (7196) • 1991 жыл, Алтынның 15 күнү, Онтуоруньдук • Сыаната 8 харчы

Бүгүнкү нүмөргө

Чурапчы сельсовети онунан хаалара сон дуу, салинньэ народнай депутаттар оройуоннаа-ы Советтарын быһаччы дьаһалыгар бэрилдэрэ ордук дуу? Ол туһунан райсовет председатели солбуйааччы Т. П. Посельская суругун 1 стр. аах.

Ыччат коммунистической сою-на, комсомол бэйэтин актуаль-ноһун сүтөрдэ, ыччат үксэ кэрэхсээбэт буолла. Онон ыччаты олох атын хаймскалаахтык тү-нүөхтээхпит диир комсомол райкомун бастакы секретара Михаил Данилов—2-е стр.

Совхозтар салалталарын үү-йэ-хаһаа тутар болпуруостар, этэргэ дылы, үүнэр баттахтаар үгүстөр, Онтон саамай сүрүнэ-ринэн, биллэн турар, оту булу-нуу буолар. Ол туһунан сов-хозтар директордарын санаала-рын 2-е стр. аах.

Совет былаана

Хайата ордук буолуоҕай?

Эрдэ суруллубутун курдук, оройуонга Саха ССР Верховной Советын Президиумун илэниэ, Саха ССР народнай депутата М. В. Мунин сымдаан олохтоох былаас органи-арын сана структурала-рестратийннга сана ата-таһытын ыстатта.

Чурапчы сельской Со-ветын депутаттарын кыт-та көрсүһүүгэ оройуон олохтоохторун барыла-рын интэриэстэрин тири-йэр принципнальнай бол-пуруос күөрэйэн таһыста. Болпуруос оройуон кин-иэгэр олохтоох былаас органиана баар буолар дуу, суох дуу диин турар. Көр-сүһүүгө тыл эинит депу-таттар санаалара биһир-э оройуон киниэгэр туспа сельский Совет наадата суох, салалтатын бары-тын райсоветка биэриэх-кэ диил.

Сельский Совет бил-лэн оройуон киниэгэни детсадтартан уонна биһир оскуолаттан уратыны дьа-һайар кыага суох, баг бэйэтин территориятар тутууга аһаан сир биһир бот. Биһирде санаан көр-дөхкө, итинник кыра ком-петенциялаах органи баара соччо наадата да суох курдук. Сорохтор оройуон салалтатын быһаччы дьа-һалыгар киниэхэтинэнэ, үлэс да көрүлүүтө түп-сүө дии да санымылар.

Оройуон киниэгэр 7 тын киһи олорор. Киһил-лэр хас биһирдилэрэ түөх эрэ көпчү кыһалдыаах-тар, кыратыттан кыһалха, иһэр ууну тийгэрэн, от-мас булукуутун кыһалды-та, аһылык нуорматын атымылаттарынын хонту-руотлааһын, олорор дьэ-нэн хааччыллалы, сир бол-пуруоһа... Быһата, күч ахсын быһаарыллыахтаах болпуруос үтүмүн ИҮС. Оһо барытыгар оройуон Советын киниэгэ атаҕа ти-ийэ дуо? Сорохтор райсо-ветка оройуон киниэни

олохтоохторун болпуруос-тарынан дьарыктанар туспа отделега тутуохха дииллэр. Очотугар дьа-һа, бадар-бадарыма, бэр-тыра да болпуруоһу бы-һааргарга, үп-харчы көрдүүргэ оройуон сала-татын сирэй көрсөр наа-дата тириһэр. Аһы оройуон киниэни быһбардааччыла-рын Конституцинан көр-үлүбүт быһбардыр бырааһтара мана быһы-лар.



Баары суох огоро-р чалчаны, сүөбү үөскэтэн сүһүөдөр туруорар, огор-ор мэлдьи ыарахан. Онон маннын боччумнаах бол-пуруоһу ыл да быһаарар табыллыбат, этнэх, дьон-го тийиэх иһиниэ ҮҮ-гэйдик толкуйдүүхкэ. Нэ-һилиэнньэ бэйэтин санаа-тын истэтиһэ.

Халһын бадарар үлэ ыарахаттардаах. Ол эрээ-ри Совет үлэтин курдук дьон иниэгэр сүдү жинэ-тиннэйи сүгэр, уустук, ы-арахан үлэни миһ билбэ-пин. Балаһыанһа субу кэмгэ аһара уустугурда уонна өссө ыарыа турда-да. Одохтоох былаас струнтуратыгар бары уларыһылылары ситэри-лээх дьаһайар былааһы күүһүрдэр сыллынан огор-ор ордук буолуоҕай. Бас-татап туран, миһэтэ үлэ-дир кыагы, былааһы биэриэхкэ, Ол аата сель-ской Советтар боломуочу-йаларын күүһүрдүүхкэ. Холубур, Чурапчы салин-ньэтин олохтоохторун

хааччылар «Якуткомму-нистерго» учаастаҕын, нэһи-лиэнньэни олох-дьаһах өнөрүөнүн хааччылар ком-бинаты, лесопуну, сельпо-ну, о. д. а. үбүн-харчы-тын быһааран турар, сельский Совет дьаһалы-гар биэриэхкэ, Сельсовет бэйэте архитекторданаан салинньэҕэ тутууну ба-рээдэвтээһингэ үлээ-этин, территориятыгар баар сокуоннарга оло-руу, бэркилибит былааһы толору туһаныы, сана талыллыахтаах олохтоох администрация баһылыга салайар тарылаттарын са-лалтатын бэйэте анаатын уонна босхолоотун... Хай-дах, буолуо эһэй?

Совет үлэте конструи-тивнай, айыһыылаах бу-луохтаах. Ол туһунан Со-вет эбэтэр администрация баһылыга буолуохтаах дьону талыга ирдэби-лээх сыһыан наада. Ити-ни таһынан олохтоох бы-лаас үлэтин үчүгэй огор-руу биһир сүрүн усулуобу-йатынан салапта структу-ратын таба талыы буолар. Оһоһуллар сүбэлээһин-нэри үөрэтэн, олохтоох бы-лаас структуратын бы-лаас органи бэйэте олох-туура сөн. Оройуонтан оһо ороһуу наадата суох. Итиннэ барытын олохтуурга биллэни би-һинэх кыахтар бэрилин-шилэр.

Оһуук кэмгэ үнтэни баран Чурапчы сельской Советын суох огорорго турунар төбө сөптөөх эби-тэ буолла? Быһбардаач-чылар депутаттаргыт эһитини туох дии сыана-дыаһыт, Чурапчы салин-ньэтин бары кыһалдыла-рын куустарбытынан оро-йуон Советыгар отдел бы-һылытынан сыйһаран кэби-һинтэн эһиги олоххут тупсуо, кыһалтарытын быһаартараргыт судургу-туйуо дуо? Санаарытын этнэг, бу эһиги барыгыт олоһун таарыйар хаан-уруу болпуруоскут. Ман-нык түбэлтэҕэ быһымах-тык быһыыданыммаахкэ, дьон бэйэтин санаатын ис-тээхкэ уонна оһу үчүө-туохкэ.

Т. ПОСЕЛЬСКАЯ,
райсовет председате-
ли солбуйааччы.

Маастардары көрдүүр

Чурапчытаары ыраа-һы үөрэтэр музей бу күн-иэгэ биһир дойдудаахтар-батыһыны көрсүһүү-быһастаһаны бэлэмниһир. Оһоһо төрүөтүнэн биһиги дьонурдаах дьоммут нуруот маастардарын ре-спубликатаары конкур-тарыгар ситиһилээхтик кыттан тахсыбытара буолла. Ол түмүгэр ну-руот маастардара Ким Колесов, Степан Дьалчко-скай, Акулина Кирилова-кина, Вадимья Пинигина уонна оһу кылаас үөр-этиһити Маһа Яковлева оһоһуотара урдүн сыла-былы ыланнар, тас адыс дойдуларга кытыллар быһастаһаларга кыттар чинээтэ тиһениһэр.

Ити үөрүүлээх сурах өссө биһир түгэниһэн би-рэгэтиһиллэр. Бу күннэргэ Маскиаттан Валерий Ген-надьевич Песков 1992 сылга Парижаһа кытыл-лар жөдирнай маастар-дар оһоһуотарын быһ-стаһкатыр кытыһыны ылыахтаах үс маастары Чурапчыттан булуом этэ диил кэлэ сымдыар.

330 баллон кэллэ

Убадас таһынан туһа-нааччылар уматыктаах баллоннар Нерюнгри куо-раттан аҕалылаалларын би-лэр буолуохтаахтар. Оро-йуоннаады газ тарылатэ дуоһабардаһан, сыйһаһа түһэрэн, кыһа иккитэ мас-сыһа ыһтан тэһитэрэр.

Ааспыт субуотаҕа Не-рюнгериттан 330 убадас таһаах баллоннар тиэ-лэн аҕалыһынылар.

«СО» көрр.

ПРИЛAVOK БASTЫHHA PA

Диринг бөһүөлөгүн та-баары атыһыдыр маҕа-һыһа (сабиэдиссэйинэн советской эргин Үтүө-лээх үлэһитэ Марина Ки-рилловна Камалова) сыл игарыгар 283 тыһ. солк. кыллэрэр былааннаарын 390 тыһ. солк. толорбута.

Саха дьыно «Күһүнүгү-лүнн—кудбугунан» диир күүтүүлээх күннэр үүнүүлэр. Бу ураты эп-пизтиһэстээх хампаанһа-ны, сүөһү өлөрүлүүтүн, төбө тэрэһиниһэхтик уон-на дьулурдатын ыһыт-тан нэһилиэнньэҕэ ас-үөл далайыһа быһаччы туту-луһтаах.

Оройуон киниэгэни буойуна, сүһүһүн, иһара бытархайдары аахсыбатах-

ныт. Совхозтарын млар буоллаха, Субуруускай аатынан совхоз 596, Карл Маркс аатынан сов-хоз 290, «Мугудай» сов-хоз 400, «Вахсы» совхоз 250 сылгыны кыллэрэн өлөртөрүүхтэрэ. Онон би-һигини улахан үлэ күттөр.

Улахан бөдөһөтөнү сүө-һү хааныттан, үрүг уон-на хара иһиттэн оһоһулар бородууһа көрүһүрүн бэлэмниһингэ уурабыт.

Аһы-үөлү

дэлэтэр туһугар

ха, сүөһүнү астааһыһа бөдөһ буолла. Ол курдук, туһанылыахтаах оборудо-ланиһаар бары бэрэбиэскэ-лэһинилэр: Котельниһтан быһа иһалар сылаас ууну иһыһыта шлангалар бэ-лэмэниһилэр. Сүөһүнү ас-тааһынга 20-ча эр киһи, 30-ча дьахтар суруттар-дылар. Кинилэртэн сүү-мөрдөнөн, үлэ араас көрү-лүгүн толорор биригээдэ-лэр төрүлүһхтэрэ. Оһу таһынан буойуна 10-ча үлэһитэ иһиниэхэ кыт-тыада. Сүөһү өлөрүүтүгэр үлэтиһэхтөөх дьонго суба-ама биһирдэбит, технологи-һыны, баар ирдэбиллэри тутуһарга инструментаары оһортоотубут.

Биһиги буойунабытыгар совхозтар сүөһүнү алтын-ны 14 күнүттэн кыла-риһэхтэрэ. Алтынны 15 күнүн сарсаардаһыттан сүөһүнү өлөрүү хампаан-һата саҕаланнара Гра-фик быһыһытынан баста-һыһан Карл Маркс ааты-нан совхоз 100 ыһах сүө-һүнү кылларыада. 16-с ыһаһылаада 200 сүөһүнү Эридик Эристини аатынан совхоз, 17-с чыһылаада 170 сүөһүнү «Чурапчы» совхоз туттарыахтара.

Сити кэмгэ уопсайа 470 сүөһү өлөрүлэн, эт маҕаһынан нөһүө нэһи-лиэнньэҕэ таһаарыллыада. Прогноз сотору халлаан сылаһаарын сабаҕалыыр. Үлэ-хамнас сөрүүн күннэ-ри баттаһа тэһинээхтик барыахтаах.

Урукку өртүгэр чаһы-найдар сүөһүлэрин сов-хозтар нөһүө туттаралла-ра. Быһыһыттан мла чаһынайдар сүөһүлэрэ оройуон былааннаар кин-иэр буолбутунан, буойу-наада быһаччы нэһитэн туттарар кыахтаныһтар. Сүөһү тыһыннаах кыһаһы-нынан тосударытөвө ту-тарыллар сыһынан млы-лар. Бастакы категория-лаах эт 1 килограмма 24, иккис категориялаах эт килограмма 21 солкуобай-га туруоҕа.

Быһыһы сезонго 2276 ыһах, 1536 сылгы өлө-руллэрэ былаанналар. Сылгыны өлөрүүнү салин-ны 11 күнүттэн саҕалаах-

Бородууһа ити көрүгүн кыһа-хото тутан бэлэм-нэһин тарылатэҕэ барсы, нэһилиэнньэҕэ аһы-үөлү биһэрэ кимнэхэ барыты-гар өйдөнөр. Субпродук-талар көрүһүрүн бэлэм-нэһин эллиэтиһэ тары-тэбит специалиһтаргыт Саргылана Семёновна Фе-досеевада, Татьяна Пет-ровна Сивцевада сүктэри-лэр. Кинилэр бу күннэ-ргэ Якутскайга стажиров-када иһирэн иһи-үөһү ас-тааһын технологиятыгар үөрэмэ, билэ-нөрөө сыл-дыллар.

Былырын истэн-үөстөн аһыһын бородуунталарын көрүһүрүн бэлэмнэһин-тэн уонна оһу нэһилиэ-нньэҕэ атыһылаһынтан 20745 солкуобай иһирби-тэ. Ол курдук, убаһа иһи-үөһүн астааһынтан 1701 устуука набор оһоһуллан 5443 солкуобайга, ис-үөрэ (ыһах иһинэ) 2282 устуука оһоһуллан 13900 солк., 1350 кг хаан ту-туллан 1402 солк. тур-бута. Бу аһыһын көрүгүн дэлэтиһэ, биллэн турар, улахан эбилиһиниэ буол-бута.

Ааспыт сезонго, нэһи-лиэнньэ өртүттэн, эт аһыһыгар эһити диил хаан кутуллубут баактарытан быһа киниэрн кыһы түтөн-нэрэ бааллара. Олору бы-һыл тохтоотуохтут. Снар-дээх уонна бэрээдэктээх буолууну олохтуохтут.

Выйылы сезонго төбө кыалларынан сүтүгэ суох үлээһэн, жөбөх аһы-үөлү огорон, сороһуоһулаан, нэһилиэнньэбит оһуоһу-гар тиридибит кэһи диил баҕарыахпыт. Ол иһинтэн сүөһү этин-аһын соро-һуоһулааһынга үлээһэн-чилэр уонна сүөһүнү кыл-лэрөөччи совхозтарбит бөдөһөһүт графингы до-бляаччы тутуһан улаһыл-лар наада. Ити үлэ тэ-һинээхтик барарын, хаа-чыһтабылаахтын оһоһул-ларын уонна аһа-үөлэ суох өлөрөр нэһилиэнньэ-ҕэ түргэник тиһэрэн хааччыһыада.

А. ВАСИЛЬЕВА,
оройуон киниэгэни
буойуна старшой
пржемыга.

һыһынан коллектива эһи-бэр үчүгэй үлээһинин биллэр. Манна советской эргин туйгуһа Марина Ва-сильевна Платонова са-биэдиссэйдиһир. Коллек-тив сыл игардаады уонна үһүс игарталлаады ба-лэмэһарын аһара толорон иһэр.

Т. СОКОЛЬНИКОВ.

● КИИ — КИИЭХЭ ●

Өрүүтүн махтана ахтабыт

1943 сыллаах күбүн үөрэх дьылын сагаланыыта оскуола директора уонна интернат сөбүдүсэйдэ убай-быраат Василий уонна Алексей Егорович Холмогоровтар армияда шыгырлаач барыытара. Оскуола сагалыта суох кэрэти хаалбыта. Ким да интернаттан интернатка олорорчутулар хорсуйуулар сагаламмыта. Быстах кэмгэ оскуола сабыллыбыта. Үөрэнээччилэр улахан өртүлөө дьылаарытар таргаспытара, оттон тулаайахтарга уонна кыраларга хорсуйан бмстарым куттала суоһабыта. Саппаас ас букаатын суоһа, сотору кэмнээччүлөр да биллибэт этэ.

Итинник ыарахан кэмгэ оскуола директорунан Д. П. Лазарев аманан кэлбитэ. Дмитрий Петрович кэлээт, оһолор олохторун тупсарар туһугар күнүстэри-түүнүстэри сүүрдүтэ, суос-сатын сылдьан айылкы көрдөспүтэ. Салаасканан балык согорон соһон, ботуоннаан бурдук сүгэн иһэрин үгүстүк көрсөбүт. Нам Үрүг Күөлүн колхозуттан үлүйбүт дьаарысса бурдугу абалтаран суоруна таас туруртаран туорах бурдугу таргаран дөһөнөсө астаппыта. Саһынары бэл американскай саахар арыы булан снэтэр буолбута. Хорсуйуу ыһааһа тын сыһа умунарбыта. Интернатка олорор тө-

гүрүк тулаайахтар — Гелойтон Коля Захаровтаах. Андреев аатынан колхозтан Дима Санников уо. д. а. — сыгырныах кэрэтиэ эгилэр. Эгэ, ыһыгыты таһас кэлээ дуо. Дмитрий Петрович иһиллэргэ сабыс-сага ыстаан уонна телогрейна булан бһэрбитэ. Ол туох да хомо-хонута суох барыбыт үөрүүтүгэр кубулуйбута. Сурахыт үөрүүнүн туоһура. Дмитрий Петровичка төһөлөөх улаахына махтаммышыт буолуой да, ол кэмгэ тылыннан сатаан атыллыбэтэ. Билгини буоллар төһөлөөх уустуу-уруунаан этеүх-саһа-рыах ис саналарбыт бете бөрдөрөй, дууһабытыгар сөгөп хаалбытын ием кэмнээйи!

Дмитрий Петрович кэлин да тулаайах оһолору кытта үлэтип салдаабыта. 1946—1950 сс., Кэбэ-внтэн кэлэн баран, тогүрүк тулаайахтары иһтэр Дирингээнэ детдомка бухгалтердаабыта. Дьэ тийбэт этэ. Онуоха кини прораб-директор эбэһиннэни толорон иһэрэн барбыта. Ыаллартан 12 дьынни детдомка анал атыыласпыта. Бэйэтэ са-лайан, нөбүлээн, остоло-бусу, бааныык, детдом үлэһиттэргэ олорор дьыла-рын, хонтуора туттарта-быта. Бу эмнэ улахан ла-бараадаа сөптөөх күү-рэннээх үлэ этэ.

Ити курдук Дмитрий

Петрович Лазарев Кэбэ-вин оройуонун I Сипитэ нэһиликтэргэ көһөрүүгэ ыһтыллыбыт Холтобо уонна Мэддэхси «Төрүт» итиннэ «Кыһыл сис» дьини колхозтарын оһолорун хорсуйууттан быһаабыта. Ол эрэри кини билгини көһөрүүгэ сылдыбыттар ахсааннарыгар киллэрл-либэтэх. Ити мин санаа-бар, дьини-чакчы атабаста-был. Кини сүүрбэтүө-көпөтөтө, үтүө дууһа-тын ууран үлэһээбэтэ буоллар, баар, бһниги билгини бу курдук күн сирин үчүтэйиттэн тийһи-нэ сылдыар буолуо суох кэлиит.

Оһон бу дьон дьыла-ларын хаттаан сөргүтөн көрөрү наадалаарынан аа-рабын. Мин суругум дьини-нээгин, кырдымтааһын Одьулуунтан М. А. Смир-никова (Людмила), Мэгэ Тохтурүттан М. А. Пор-тигина (Федорова), Якут-скайтан Д. Л. Санников, Чурапчыттан М. И. Мака-рова В. Д. Захарова (Ва-сильева) уо. д. а. бһтэ-гэтнэхтэргэ. Кинилэр эмнэ Д. П. Лазарев көмөтүнэн ол мар сылларга тыһи-наах хаалбыт дьон. Би-гини көһөрүллүү кыт-тылаада ааттаран араас элчэтннэн туһаһа сыл-дыар кэммитигэр оһо бһнигини өрүһүбүт, чак-чы көлөһүнүн тоһон үлэ-лээбит кини арылланан хаалара саньырга ыра-хан.

А. АММОСОВ,
ССРС културатын
туйгуна, көһөрүллүү
кыттылааһа.

Дирин.

ПРОФЕССОР БАШАРИН МАННЫК ҮӨРЭММИТЭ

1929—1930 сс. үөрэх дьылыгар Сыланг начальнай оскуолатыгар 17 жачат үөрэнэбитэ. Оскуола сөбүдүсэйдэ Андрей Данилович Макаров, ууутталынан уонна иһтэр баһаатайынан кини көргөнэ Елизавета Георгиевна Филишова үлэһиттэ-рө.

Нэһиликкэ иһтэ дьы-лүтүт үлэһитэ. Оскуола-да 25 иһтэр, 9 комсомо-лец баара. Нэһилик бастакы комсомольскай иһт-кэтигар Егор Алексеевич Платонов секретардыра. Комсомолецтар култур-най революция дьаһал-ларыгар активнайдык кыт-таллара. Оскуолага араас куруһуоннар үлэһиттэ-рө. Дьахталарга аналлаах куруһуогу Елизавета Георгиевна, ыһыы хам-лааныытыгар бөһөмүтү-тэ ханайыстыбатын ку-руһуогар Андрей Дани-лович салайаллара. Соһо-сотору эриин хайыата таһсара, ити сыл хайыат 12 нүмэрэ таһсыбыта.

Кыаммат үөрэнээччи-лэргэ оскуола совета ала-баһи көмөлөһөрө. Холо-буур, ити үөрэх дьылыгар 23 үөрэнээччигэ 960 сол-нуобай харчынан номо-бөриллибитэ.

Профессор Георгий Прокопьевич Башарин оскуолага бу кэмгэ үө-рэммитэ. Маһнайгы учуу-тала Андрей Данилович кини туһунан бу курдук ахтыбыт: «Георгий оскуо-ла советын быһаарымыты-

нан 1929 сыллаахха үө-рэххэ ыһааһыбыта. Кини ити кэмгэ 18 саастаага, бөрөгэ күүбөх тириэти бэргэһэлээтэ, ыһах тири-тэ улахан этэрбэттэргэ, түүллээх ыһах тириэти кылгас сонноһотэ».

Оскуола советын иһтэ-нэ Иван Аммосов (Нөһө Уйбаан) «улахан иһтэ кыра оһолору кытта үө-рэнэргэ сүрэ бэрт уонна дьонугар көмөлөһүтүн» диил Георгий Прокопье-вич оскуолага үөрэнэрин утарбыт. Андрей Дани-лович уонна оскуола сове-тын атын чилиэннэргэ Дьө-гүөрү уораттарарга күү-ластаабыттар.

Дьөгүөр Башарин үөрэ-бэр олус ыһааллара, ба-йэтэ даһаны үөрөһү ыһы-лымтыта этэ. Учууталлар бһнэр бастын көмөлөһө-өччүлэргэ буолбута. Дьөүр-даах иһчаты оскуола үлэ-һиттэргэ уонна үөрэнээч-чилэр сөбүлээбиттэргэ, убастаабыттарга. Ол кини Андрей Данилович уол дьөүрүн иһаарары ос-куола иһтэр киникэ-түһүнэ хос бһэрбитэ. Дьө-лө оскуолаттан иһаар-мыраах олороллоро. Геор-гий оскуолага оло-рон, усу дуо бу у а баар буолан күүснэ дьы-рыһааммыта, нууччалык үчүтэйдик саһарар буол-бута. Кини математикага эмнэ улахан дьөүрүлээтэ. Балтараа сыл иһтэр Сыл-ланг начальнай оскуолатын ситивилээхтик бүтэри-тэ Дьөүөрү Чурапчыга салтым үөрэттэргэ ыһ-пыттара. Кини иһиннэ ик-

ки сыл иһтэр бһтэ, кы-лааһы бүтэрибитэ.

Георгий иһтэр бһтэ, үрдүк үөрэх, наука иһ-дыга арыллыбыта. Ити-кэ Якутскайдааһы пед-училище оһолотоһу дирек-тора С. Сюдьскай бу кур-дук характеристика бһэр-бит:

«Предъявитель настоя-щей характеристики т. Башарин Егор Прокопье-вич, происхождение бед-ное, член ВЛКСМ с 1930 г.

Тов. Башарин в течение трех лет был ударником учебы. Семь раз преми-ровался. Кроме того т. Башарин является актив-ным общественником и руководителем комсомоль-ской организации. В 1933—34 учебном году был учебно-производст-венным сектором комсо-мольской ячейки.

Как ударник по учебе и общественник дирек-цией и ячейками ВКП (б) и ВЛКСМ рекомендован на курсы подготовки ВУЗ».

Георгий Прокопьевич Башарин ити курдук үө-рэххэ тардыһан, дьарык-танан бөдөт ученай буол-бута көрөхсөһүллээх.

И. МАКАРОВ.

СӨБӨ, СҮГҮРҮЙЭ САНААТЫМ

Субу аастык сайын республика хас да оройуоннарыгар сырдыктыбыт. Үлэбит сүһүнүнэн элбэх ырыһааһы, ыһааллалааһы кытта көрүстүбүт. Кинилэртэн бһнрдэстэрип — Чөркөөххө олорор Решетниковтар дьэ көргөт-тэрин — туһунан, баар, сорох эдэр дьонго сабы-дыаллаһарай дьини көһөсө-һүн баһарабын.

Дьэ дьэ кһирээт, остуору-ба дайдууттар кэлбит курдук санааһын — аан-тан сагаланан эгэлтэ уран оһоһунтар, тыһиннаахтык тырыһыыр хартыһалар эһтэни айхаллаһы көрсө-лөдөр. Маны билбэт буол-лаххына, оронго дһи сы-тар кини оһорбүт дһи санаабаккын — санаа тү-һүүтэ олорго көстүбэт. Ыксалга-тиэтэлтэ, бһтэ-бһтэни кыһахырга өй-дөөн көрбөккө аһарар кэрэ олохтук дьикти ту-гүннэрип манна көрсөн «сын» тына түһэһин.

Виталийдаах Варвара (дьэ ханайыттарга) 1979 сыллаахха мал буолбут-тара. Икки уоллаамыт-тар. Саха малын снэри-нэн, илээхтин-иһээхти-к, үлэ, иһаада буолуу дьолун билэн олордохто-руна, эмискэччи кинилэр сырдык халлааннарыгар

эһтэ эһиттэ — 1983 сыл-лаахха бас ыһын 3 күнү-гэр Виталий дьонго дьэ туһуна сылдьан дьэ үрдүктүн суулан сайын тоһунула. Ол кэмтэн 8 үһүн сыл ааста. Кини-тэ операциялатан көр-бүттэр. Туһааматах. Вар-вара Федоровна бһтэ дьэтигэр сыгыаран до-һорун ырыһылаабыт, ки-ниэхэ өлүккө бһтэни бу-луурьыгар көмө-тирэх буолбүт. Ол түмүгэр ман-нык үчүтэй уруһуйдар, оһоһуктар үөскээбиттэр. Араас сувенирдары дьон санааһынан оһорор буол-бүт.

Бу мал холобуругар кини үөрөннөү элбэх. Туох-ханнык иһиннэ, бһтэ тапталаһар тыһээт тийэ бһриниллээх буолуу кө-төр. Сорохтор көргөннэргэ ырыһах буоллаһына, атын сиргэ дьаадыһан бһэраллар эбэтэр атыт-тары туһуналлар. Бһнр-дэ бһриллэр олоххо дьини сө-рөхтор кинилэри көтү-көһаллэри кытта сөлөс-пөһүүн — бһнрдэ бһриллэр олоххо кэрэтик олоруохха наада. Оттон ол таптала бһриниллээх буолууга ор-дук көстөр. Иһтэһиннэ, ырыһыны эһт-тоһп нууһу-нэн эрэ тыһааһа дьини утарар буолбуттара ыраа-та. Кини не күүһэ, айы-

даны кытта сибээһэ бы-һаарар ороһо сүдү. Ону туһанмахха, Виталий Решетников санаата түһэн, самнан барбыта буоллар, бунта күн сириттэн өссө эрдэ күрэммит буолуох этэ (бу суругу мин кини суох буолбутун кэмгэ су-руйа олоробун) — Виталий, эһтэхэ маалды сырдык өй-дөбүл буолуохтун). Бһни-гини киниттэн иһон уол оһо хаалла. Кинилэргэ адаларын кытаанах са-наата, иһээрип үтүө бы-һыһыта туһунан да сол-буллубат холобуур бу-луоһа дьини саарбахтаа-баппын.

Эдэрдэр, бу үтүө дьон холобурун сыта-тура сы-наалаан көрүт, өскөтүн эһниги маннык балаһыан-һаага түбөсөөххитиннэ ха-йааххыт этэй?

Е. КАЖЕНКИНА.

Интернат оскуола томторугар Березовая уул. 45-тэр күтас эриэн түөрттөх ат муһан, кү-рүн эриэн оһус оһо-лоох күтас эриэн ма-һаас ыһах, күтас ма-һаас оһус тыһаһас сылдыбаллар. Сүтүктээх-тэр харайыт.

Сидорова И. М.



ЭБЭРДЭЛИИВИТ!

Алаһардааһы участвовай балыһа коллек-тив шөфөр ГОГОЛЕВ Федор Ильини 55 саһын туолбутунан иһтэниги, иһтэриги эбэрдэһиң. Иһтэниги чэгэн-чэгэн доруо-буһаһа, тус бһтэтигэр уонна көргөттэригэр дьөһлөөх оһоһу, күн сиритэр баар бары көрүнн баһарар.

х х х

Тапталаах көргөһүнн арабытын, эһэтиги Саха ССР културатын үтүөлээх үлэһитин СИВЦЕВ Афанасий Алексеевичи 60 саһын туоларынан, барба махтал тылларын этэн туран, уруйдуубут айхаллыбыт. Бһниги ба-рыбыт үөрүүбүт туһугар кырдьары, ыһааһы бһлбэһкэ, үһүнүк, дьөһлөөхтүк оһор.

Көргөһүнн, күтүөтүн, оһолорун уонна снэһиңиң.

СЭРИН КЭМИГЭР ХОТУ КӨҮҮГЭ СЫЛДЫБЫТТАР ИСТИЛЭРИГЭР

Сэрин кэмигэр хоту көһүүтэ баран үлэһээ-биттэри «1941—1945 сс. Аһа дайду сэринтин сылларыгар килбэһиннээх үлэтин иһин» меда-лыннан наһарадалыырга хоһотайство оһоһу-лар. Урут иһтэниги медала суохтар оһон сн-бэһээтэн 1991 сыл эһтэһини I күнүгэр дьэри сельсоветка кэлэ сылдыһың.

Наадыһыдлар докумуоннар: үлэ стаһык туо-һудуур докумуон (үлэ киниксөһиттэн быһа тардык эбэтэр бһнр-дэ үлэһээбит 3 иһтэ туоһу сурута), нөһөн-яда таһсыбыт төрилтөһиттэн хо-дотайство уонна характеристика. Хоту дайдуга үлэһээбит нам бһнэр сыһтан иһээһэ суох бу-дуохтаах.

Сельсовет.

ЧУРАПЧЫ СЭЛИЭННЭЭТИН ОЛОХТООХТОРО!

Сэлиэһнээбэ уу суоһу-тан үөскээбит балаһыан-һааны өйдөөн, көһүс үү-түн харыстыыр, суһа-уулуур кэмни уһатар сыһтан Куохара үрөһтэн уонна Чурапчы куолуттан нууһу ыһыһы бөбөргө.

Бһлэри киниттэн көһөһтэн, куолтан муу-с ыһыттык гражданныр адми-нистративнай эһтэһкэ тардыллыахтара

Сельсовет.

Нэһиликтэр спартаква-даларын иһтэни ыһаа-лар дуобанка күрөһтэһин бу дьыл алтынньы 26—27 күннэригэр Болтоһоһо буолуоһа.

Спорткомитет.

Сыланг сельской Со-ветын президиума, олохтоох отделение со-вета отделение рабоча-йа

МАКАРОВ
Афанасий Дмитриевич

соһуһардык өлбүтүнэн бөһуонһууһу аһатыгар көргөһиттэр, оһолоругар, бһнр-дэ төрөбүттэри-гэр дьини кутурданы-рын тириэрдэллэр.

Мугудай сельсоветы коллектива сельно үлэ-һитигэр Сабараһоһо Фанис Шариповичка тапталааһа аһата

САБИРЗЯНОВ
Шарип Сабирзянович

ыраахан ырыһытан өл-бүтүнэн дьини кутур-даны тириэрдэр.